

IZJAVA O PARTNERSTVU

Izjava o partnerstvu treba biti potpisana i dostavljena uz aplikacioni obrazac za sve partnere na projektu

Svojim potpisom potvrđujemo sljedeće:

- Upoznati smo sa projektnim prijedlogom _____ (naziv projektnog prijedloga) koji kao nosilac projekta dostavlja _____ (naziv organizacije) i razumijeli smo svoju ulogu u projektu, te obaveze koje proizilaze iz istog, ukoliko bude odobren za finansiranje.
- Svojim kapacitetima (ljudskim i materijalnim) možemo obezbjediti uspješno sprovođenje aktivnosti u koje ćemo biti uključeni i za koje ćemo biti odgovorni.
- Saglasni smo da organizacija – aplikant, u slučaju da projekat bude odobren, potpiše ugovor sa Help-om. Preuzimamo obavezu redovnog planiranja i izvještavanja u programskom i finansijskom segmentu projekta prema aplikantu, a u skladu sa zahtjevima iz ugovora potpisanog između Helpa i aplikanta.
- Aplikantu i Helpu ćemo omogućiti superviziju svih programskih aktivnosti, kao i finansijskog poslovanja u vezi sa ovim projektom.
- Podnosilac prijedloga projekta mora redovno konsultovati partnera i informisati ga o napretku projekta.
- Partner mora dobiti kopije izvještaja – narativnih i finansijskih – koji su dostavljeni Ugovornom organu.

Aplikant - partner:	
Odgovorna osoba:	
Pozicija:	
Potpis:	
Datum, mjesto, pečat:	

IZJAVA O NEPOSTOJANJU VIŠESTRUKOG FINANSIRANJA

Izjava o nepostojanju višestrukog finansiranja treba biti potpisana i dostavljena uz aplikacioni obrazac

Za potrebe Javnog konkursa koji je objavio Help, u sklopu projekta "Jačanje civilnog društva za podršku održivom socio-ekonomskom razvoju Crne Gore", pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću, kao lice za zastupanje / kao koordinator projekta neformalne grupe / pojedinac

Podnosilac zahtjeva (naziv nevladine organizacije, PIB / *naziv neformalne grupe, pojedinca*)

izjavljuje da za projekat (naziv projekta/programa)

nije dobio/ *članovi/ce neformalne grupe nijesu dobili / pojedinac nije dobio* sredstva za realizaciju projekta/programa iz javnih izvora od organa državne uprave, javnih institucija, jedinica lokalne samouprave, odnosno sredstva iz fondova EU-a i međunarodnih fondova ili iz drugih izvora;

Mjesto i datum,
ovlašćenog lica

M.P.

Potpis

Za potrebe Javnog konkursa koji je objavio Help, u sklopu projekta "Jačanje civilnog društva za podršku održivom socio-ekonomskom razvoju Crne Gore", pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću, kao lice za zastupanje / kao koordinator projekta neformalne grupe / pojedinac

IZJAVLJUJEM

da više od polovine članova **organa upravljanja nevladine organizacije / članova neformalne grupe / pojedinac nije** (zaokružite primjenljivo), *nijesu član/ovi* organa političkih partija, javni funkcioner/i, državni službenik/ci odnosno namještenik/ci.

Aplikant	
PIB/Registracioni broj ¹	
Odgovorna osoba:	
Pozicija:	
Potpis:	
Datum, mjesto, pečat: ²	

¹ Za nevladine organizacije

² Pečat – samo za nevladine organizacije